

MONTHLY METEOROLOGICAL REGISTER, ST. MARTIN, ISLE JESUS, CANADA EAST—JUNE, 1861.
(NINE MILES WEST OF MONTREAL.)

BY CHARLES SMALLWOOD, M. D., LL.D.

Latitude—45 deg. 32 min. North. Longitude—78 deg. 36 min. West. Height above the Level of the Sea—118 feet.

Day	Barom. corrected and reduced to 32°			Temp. of the Air.—F.			Tension of Vapor.			Humidity of Air.			Direction of Wind.			Horizontal Movement in Miles in 24 hours.	Mean of Ozone. (tenths)	Rain in Inches	Snow in Inches	WEATHER, &c.					
	6 A.M.			2 P.M.			6 P.M.			10 P.M.			6 A.M.							2 P.M.			10 P.M.		
	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.					6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.	6 A.M.	2 P.M.	10 P.M.
1	30.042	29.995	29.905	54.6	70.9	65.6	335	567	413	80	37	66	SW	SW	SW	Clear.	Clear.	Clear.	Cum. 2 S. Ha.	Cum. 2 S. Ha.	Cum. 2 S. Ha.	Cirr. 2. L. H.			
2	30.032	29.988	29.898	55.7	81.2	67.0	349	547	450	81	52	67	NE	NE	SE	Cirr. Str. 4.	Cirr. Str. 4.	Cirr. Str. 4.	Lt. Cir. 2S. H.	Lt. Cir. 2S. H.	Lt. Cir. 2S. H.	Cirr. Str. 2.			
3	30.474	31.1	30.921	60.1	77.0	63.7	449	685	510	85	75	88	SE	WSW	WNW	Rain.	Rain.	Rain.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	Do.			
4	30.480	31.1	30.921	49.0	65.8	63.8	278	436	367	81	80	88	NW	WSW	NW	Clear.	Clear.	Clear.	Light Cirr. 4.	Light Cirr. 4.	Light Cirr. 4.	Clear.			
5	30.117	30.063	30.126	48.4	72.3	67.0	260	340	387	78	45	79	SE	SE	SE	Do.	Do.	Do.	Clear.	Clear.	Clear.	Cirr. Str. 6.			
6	30.041	29.993	29.937	52.3	69.6	65.0	334	418	343	86	62	72	SE	SE	SE	C. C. Str. 10.	C. C. Str. 10.	C. C. Str. 10.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.			
7	29.904	29.870	29.800	59.6	72.8	70.6	433	450	586	85	48	80	SE	SE	SE	Clear.	Clear.	Clear.	Cu. Str. 8.	Cu. Str. 8.	Cu. Str. 8.	Clear.			
8	30.2	30.1	30.0	58.7	80.4	63.0	452	567	485	94	57	86	SE	SE	SE	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Cu. Str. 8.			
9	30.183	30.1	30.0	67.0	80.8	74.9	556	990	673	84	71	79	SE	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Str. 4.			
10	30.183	30.1	30.0	70.9	85.8	70.7	621	949	614	85	78	68	SE	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Str. 4.			
11	30.253	30.2	30.1	70.9	94.9	75.5	516	814	597	70	54	71	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Str. 4.			
12	30.435	30.4	30.3	69.5	79.2	60.8	628	581	833	88	60	63	SW	SW	SW	Cu. Str. 10.	Cu. Str. 10.	Cu. Str. 10.	Cu. Str. 4.	Cu. Str. 4.	Cu. Str. 4.	Clear.			
13	30.788	30.7	30.6	56.2	63.0	51.0	342	229	270	78	41	72	W	W	W	Nim. 10.	Nim. 10.	Nim. 10.	Do.	Do.	Do.	Clear.			
14	30.822	30.8	30.7	58.0	68.5	54.0	337	343	341	70	49	83	W	W	W	Clear.	Clear.	Clear.	Do.	Do.	Do.	Cu. Str. 4.			
15	30.500	30.5	30.4	56.1	64.2	58.1	420	464	452	84	77	94	W	W	W	Clear.	Clear.	Clear.	Do.	Do.	Do.	Nim. 10.			
16	30.477	30.4	30.3	56.0	64.2	58.1	391	383	264	87	48	66	SE	SE	SE	Rain.	Rain.	Rain.	Rain.	Rain.	Rain.	Cu. Str. 8. L/g.			
17	30.833	30.8	30.7	56.5	69.5	56.5	255	437	357	53	63	78	SE	SE	SE	Clear.	Clear.	Clear.	Do.	Do.	Do.	Clear.			
18	30.701	30.7	30.6	58.1	69.2	57.6	328	427	372	59	71	78	SE	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.			
19	30.689	30.6	30.5	58.0	64.7	57.6	433	599	510	85	50	88	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.			
20	30.623	30.6	30.5	58.4	64.1	58.3	372	433	394	78	73	82	SW	SW	SW	C. C. Str. 4.	C. C. Str. 4.	C. C. Str. 4.	C. C. Str. 4.	C. C. Str. 4.	C. C. Str. 4.	Do.			
21	30.675	30.6	30.5	58.4	64.1	58.3	419	442	439	80	83	88	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	C. C. Str. 4. D.			
22	30.574	30.5	30.4	59.3	67.2	59.0	462	599	564	91	72	79	SW	SW	SW	Nim. 10.	Nim. 10.	Nim. 10.	Do.	Do.	Do.	Clear.			
23	30.420	30.4	30.3	64.0	67.6	62.4	591	556	392	89	84	82	SW	SW	SW	Heavy dew.	Heavy dew.	Heavy dew.	Cirr. 10.	Cirr. 10.	Cirr. 10.	Cu. Str. 10.			
24	30.616	30.6	30.5	61.6	75.3	65.0	209	336	302	75	47	65	W	W	W	C. C. Str. 9.	C. C. Str. 9.	C. C. Str. 9.	Do.	Do.	Do.	Do.			
25	30.842	30.8	30.7	60.5	68.6	57.0	328	321	571	77	71	82	W	W	W	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.			
26	30.583	30.5	30.4	63.4	77.0	65.0	612	685	444	90	75	71	SW	SW	SW	Clear.	Clear.	Clear.	Cirr. 2.	Cirr. 2.	Cirr. 2.	Clear.			
27	30.720	30.7	30.6	64.2	73.6	64.3	471	504	464	81	61	71	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.			
28	30.600	30.6	30.5	69.7	69.7	66.0	383	490	509	71	68	81	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Cu. Str. 8.			
29	30.733	30.7	30.6	60.1	78.2	62.4	370	450	422	73	67	75	SW	SW	SW	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Do.	Clear.			
30	30.598	30.5	30.4	64.6	78.7	61.0	444	588	419	75	62	80	SW	SW	SW	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	C. C. Str. 8.	Cu. Str. 10.	Cu. Str. 10.	Cu. Str. 10.	Do. Au. Bor.			
...		

Com. first seen